

Filijala: _____ Ekspozitura/Agencija _____

Datum prijema: _____

Zahtjev primio: _____

*(Ime, prezime i svojeručni potpis radnika Banke)***1. PREDMET ZAHTJEVA**

Vrsta kartice:

 Osnovna Dodatna

Broj osnovne kartice ako se traži dodatna: _____

* * * * *

Broj računa: _____

2. PODNOSILAC ZAHTJEVA

Ime (ime roditelja) prezime: _____

Jedinstveni mat. broj (JMBG): _____

 M Ž

Broj LK: _____

Mjesto izdavanja: _____

Nivo obrazovanja:

 VSS VŠS SSS Ostalo

Porodični status:

 U braku Samac-ica

Adresa stanovanja: _____

Opština: _____

Poštanski broj: _____

Kontakt telefon: _____

e-mail: _____

3. PODACI O RADNOM MJESTU

Pripadnost sektoru :

Javni sektor

Finansijski sektor

D.O.O.

Preduzetnik

Ostalo

Naziv preduzeća: _____

Adresa: _____

Opština: _____

Pozicija u preduzeću: _____

Telefon: _____

Mjesečna neto zarada: _____

Mjesečna penzija: _____

4. DODATNI KORISNIK

Ime (ime roditelja) prezime:	_____		
Jedinstveni mat. broj (JMBG):	_____	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> Ž
Broj LK:	_____	Mjesto izdavanja:	
Nivo obrazovanja:	<input type="checkbox"/> VSS	<input type="checkbox"/> VŠS	<input type="checkbox"/> SSS <input type="checkbox"/> Ostalo
Porodični status:	<input type="checkbox"/> U braku	<input type="checkbox"/> Samac-ica	
Adresa stanovanja:	_____		
Opština:	_____	Poštanski broj:	_____
Kontakt telefon:	_____	e-mail:	_____
Dnevni limit:	_____		
Potpis dodatnog korisnika:	_____		

Ja, podnosilac Zahtjeva za izdavanje debitne kartice NAŠA BANKA A.D. Bijeljina svojim potpisom potvrđujem da su gore navedeni podaci istiniti.

Saglasan sam da:

- Banka zadrži pravo da odbije izdavanje debitne kartice bez dodatnog objašnjenja;
- Banka ima pravo da provjeri tačnost gore navedenih podataka;
- Po potrebi Banci dostavim dodatno tražene podatke u svrhu izdavanja kartice;
- Prihvatim Opšte uslove i pravila korišćenja platnih kartica koja su mi zajedno sa ovim Zahtjevom uručena;
- Preuzimam punu odgovornost od korišćenja kartice od strane dodatnog korisnika.

Mjesto i datum:

MP

Potpis podnosioca zahtjeva